

SA EXAM PAPERS This Paper was downloaded from SAEXAMPAPERS
SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal



You have Downloaded, yet Another Great Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ www.saexampapers.co.za



**SA EXAM
PAPERS**

SA EXAM PAPERS

Proudly South African



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

KREITI YA 12

SEPEDI LELEMETLALELETŠO LA BOBEDI (SAL)

LEPHEPHE LA BOBEDI (P2)

DIBATSELA 2025

TLHAHLO YA GO SWAYA

LIMPOPO

MEPUTSO: 40

Palomoka ya matlakala a tlhahlo ya go swaya ke 3.



KAROLO YA A: DINGWALO

DIKANEGELOKOPANA

KE BOPHELO – SJ Chokoe

POTŠIŠO YA 1

- 1.1
- Molwantšhi ke Thele.
 - Molwantšhwa ke Kwanyana. (2)
- 1.2
- Baanegwa ke Kwanyana le Mokgalabje Tlaka.
 - Bothata ke go ima ga Thele.
 - Tikologo ke gaMatlala.
- (TŠE PEDI fela) (2)
- 1.3
- Kwanyana o a dumela gore o be a ratana le Thele eupša o gana gore ke yena a mo imišitšego.
 - Mokgalabje Tlaka o makadišwe ke maemo a ditaba gomme go kwanwa gore go tla letelwa mohlang Thele a belega. (2)
- 1.4
- Leina la ngwana ke Kopano.
 - Ke yena a kopantšhitšego Kwanyana le Thele. (2)
- 1.5
- Kwanyana ke motho wa go rata nnete.
- Kwanyana o a dumela gore o be a ratana le Thele fela ga se yena a mo imišitšego.
- Thele ga a na nnete.
- Thele o tseba gabotse gore ga se a imišwa ke Kwanyana eupša ga a tšweletše taba ye. (4)
- 1.6
- Moya wa letšhogo.
- Kwanyana o tšhošwa ke go kwa gore o imišitše Thele. (2)
- 1.7
- Bothata bo tšweletšwa ke Thele ge a re o imišitšwe ke Kwanyana.
 - Bothata bo rarolloga ge Thele a utolla gore tatago ngwana wa gagwe ke Tsheta. (2)
- 1.8
- Dikarabo tša maleba tša balekwa di tla amogelwa.
- Molaetša wa kanegelokopana ye ke gore le ge o ka e buela leopeng magokobu a go bona.
- Thele o hlokile nnete ka go bolela gore tatagongwana wa gagwe ke Kwanyana mola e se yena. (2)
- 1.9
- Hlogo ya kanegelokopana ke 'Ke bophelo'.
- Diteng tša kanegelokopana di mabapi le go se botege ga Thele mo go tlišago kgakanego bophelong. (2)

[20]



POTŠIŠO YA 2

- 2.1 (a) Baratani/Ke motho le malehwafeng/motlabo/mokaola wa gagwe.
 (b) Monna le mosadi/Banyalani. (2)
- 2.2 Madi a gago - Ngwana wa gago.
 Ba ikgašitše - Ba fihlile. (2)
- 2.3
 - Poledišano e tšwetša pele tiragalo ya go iša Sebotse gae.
 - Poledišano e tšweletša boradia bja Temo bja go ratana le Sebotse.
 - Poledišano e tšweletša maikutlo a kgakanego ao a tšwelelago go Sebotse ge a ekwa Temo a re ba sepele. (3)
- 2.4 Tikologo ya sebjalebjae.
 - Go bolelwa ka hoteleng.
 - Go bolelwa ka sefatanageng. (3)
- 2.5
 - Sebotse o botša Temo gore o imile.
 - Temo ga a thabišwe ke go ima ga Sebotse. (2)
- 2.6
 - Lapa la Temo le ka thubega.
 - Temo le Sebotse ba ka feleletša ba nyalane. (2)
- 2.7 Kanegelokopana ye e kgala go se tshepagale ga batho.
 - Sebotse o tseba gore Temo o na le mosadi fela o dumela go ratana le yena/Temo o na le mosadi eupša o ba le maratwana a ka thoko. (2)
- 2.8 Dikarabo tša maleba tša balekwa di tla amogelwa.
 Pefelo/Manyami.
 - Ke befedišwa/nyamišwa ke Temo ge a tšhaba maikarabelo a go fepa ngwana wa gagwe le Sebotse. (2)
- 2.9 Mongwadi ga se a atlega.
 - Babadi ba feleleditše ba tsebile gore ngwana wa Sebotse ke wa Temo mola Temo e le monna wa Mmile.
 - Sebotse o feleleditše a file Temo ngwana bjalo ka Mpho ya gagwe le Mmile ka letšatši la lenyalo la bona. (2)

[20]

PALOMOKA YA POTŠIŠO YE: 20
PALOMOKA YA TLHAHLOBO: 40

